

GIREDI YA 7 – XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA SUNGULA - KOTARA YA

GIREDI YA 7 KOTARA YA 1				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Siku 1-3 eka vhiki ra 1	Makambelelo ya masungulo ya mimpimo leyi faneleke ya endliwa. Vuxokoxoko bya hlayisiwa ku tiyisisa vuswikoti no kuma mavangwa lama nga kona eka dyondzo. Vuxokoxoko lebyi byi fanele byi tirhisiwa ku letela migingiriko yo dyondzisa no dyondza leyi nga ta landzela.			
MAVHIKI YA 1- 2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa timhakankulu na to seketela ku suka eka xirungulwana • Teka tinotsi • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: swirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula 	<p>Tsala ndzimana ya ndzungulo / mianakanyo</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka ya ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Tirhisa mahlanganisi leswaku ku va na nkhomano 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswilo, mavitavito, mavitankatsano, mavitaswianakanyiwa,</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>swivulwan'we/ swivulwahosi, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko,</p>

	<p>Rungula xitori nakambe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rungula swiendleko nakambe hi ndzandzelelano lowu lulameke •Vula swimunhuhakwa hi ndlela leyi lulameke • Boxa nkarhi lowu swi humeleleke ha wona 	<p>swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)</p> <p>Maqhinga ya Ku tilulamisela ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemuka swihlawulekisi swa xitshuriwa swo fana na mavito, tinhlokomhaka, swifaniso • Lemuka swiyenge swa buku swo fana na khavhara, pheji leyi nga na vito, xikombo, kavanyisa, dlilosari, <p>Xikambelantwisiso xa Ku hlaya na maqhinga ya Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela na Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Ku vumba xifaniso emiehleketweni • Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelelo • Ntiyiso na mavonelo • Tinhlamuselo ta marito 	<ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela swilaveko swa xitshuriwa swo fana na ku rungula xitori • Tirhisa marito lama faneleke na xitayili • Tsala hi nkarhi lowu hundzeke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>U tsala xirungulwana mayelana na leswi nga n'wi humelela/leswi a swi tokoteke</p>	<p>hefemulo, hikombirhi, hikwana, maletere lamakulu na lamantsongo</p>
--	---	---	--	--

	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 u fika emakumu eka kotara ya 2 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>			
<p>MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Yingisela na ku kanela xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti • Hlamula swivutiso • Hlamusela munghana leswaku hikokwalaho ka yini u tsakela xitlhokovetselo xo karhi 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Switlhokovetselo Tindlela Maqhingana ya ku tilulamisa Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemuka swihlawulekisi swa xitshuriwa swo fana na mavito, tinhlokomhaka, swifaniso • Lemuka swiyenge swa buku swofana na khavhara, pheji leyi nga na vito, xikombo, kavanyisa, dilosari, <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, to hlaya • Ku hlaya a ri yexe swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi 	<p>Ku tsala ka ku tumbuluxa: Xitlhokovetselo xa yena n’wini Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa ndzimana • Tirhisa mahlanganisi ku khomanisa/ hlanganisa • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko • Nhlawulo wa marito • Ririmi ro gega <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa rito: mavitankatsano, mavitaswianakanyiwa, maendli, masivi, masivinene</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: marito lama nga na mimpfumawulo yo yelana, marito yo lombiwa, swivulavulelo, swivuriso, aliterexini, swifananiso, swigego, mahlamari/maencisi, vamavizweni, maritofularha</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo, Mapeletelo: Hiko, Hefemulo Matirhiselo ya dikixinari,</p>

		swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu	• Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala u tsala xitlhokovetselo	Tipatironi ta mapeletelo, Milawu ya mapeletelo
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA • Xitsalwana (30) Xa Ndzungulo / Mianakanyo (Exikarhi ka kotara)				
MAVHIKI YA 5-6	Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Mbulavurisano hi ntlangu: • Teka xiave eka mbulavurisano wa nkamafundza hi tinhlokomhaka to olova • Tirhisa rhejisitara leri lulameke/ faneleke • Yisa emahlweni mbulavurisano • Kombisa timhakankulu na ta ku seketela	Xitshuriwa xa matsalwa: ntlangu (xivono xin'we) • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo Ku hlaya hi ku landzelela magoza: • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)	Tsala n'wangulano, encenyeta ntlangu • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito • Mfanelo wa mavulelo/mavulavulelo yo karhi • Ku vulavula a tshunxekile Kongomisa eka ku	Xiyimo xa rito: mavitaswilo, maendli, masivi, masivinene Xiyimo xa xivulwa: swivulwan'we/ swivulwahosi, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke, nhlokomhaka na xitwananisi,

	<ul style="list-style-type: none"> • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso 	<p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu 	<p>tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	
--	---	---	--	--

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela eka xirungulwana/ ntsheketo</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa timhakankulu na to seketela na ku teka tinotsi • Ku nyiketana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti • Kombisa tithekiniki to susumeta na to onga laha ti nga kona • Hlamula swivutiso <p>Mbhurisano wa ntlawa/phanele yingisela eka</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: swirungulwana/mintsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa 	<p>Tsala nhluto/papila</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nkomano wa tindzimana • Nhlawulo wa marito <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala papila/nhluto hi ku tirhisa ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	<p>Xiyimo xa rito: vun'we na vunyingsi, mahlawuri, maengeteri ya mukhuva/ nkarhi/ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: homofoni, homonimi/mafanapeletwa, pholisemi, switekatekisano, swivuriso, swivulavulelo</p>
--	--	---	---	---

	<p>xirungulwana/ntsheketo na ku kuma nhlamuselo</p> <p>Kanela xitori/ntsheketo lowu va wu endleke eka nghingiriko lowu hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa swimunhuhakwa • Kanela hi nkongomelo • Kanela mavonelo • Yelanisa na leswi nga tshama swi n'wi humelela/leswi a swi tokoteke 	<p>xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela na Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (50 wa timaraka)</p> <p>Ku angula eka switshuriwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (20) 				

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Mbhurisano wa ntlawa/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanela timhaka to karhi ku suka eka xirungulwana • Teka xiyimo xo karhi hi timhaka na ku tshaha eka xitshuriwa ku seketela xiyimo/mavonelo/ • Yelanisa na leswi nga tshama swi n’wi humelela/leswi a swi 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: swirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu 	<p>Tsala xitsalwana xa nhlamuselo / mianakanyo</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa rito: swirhang, swilandzi, timitsu, maendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha mahikahatelo na</p> <p>Mapeletelo: Ku tirhisa dikixinari/xihlamuselamarito , Tipatironi ta mapeletelo, milawu ya mapeletelo</p>
---	---	--	--	---

	tokoteke	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (maqhingana)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Ntiyiso na mavonelo • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Yisa xitsalwana leswaku xi kamberwa</p>	
--	----------	--	--	--

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambabahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotare 	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi
GIREDI YA 7 XITSONGA RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO – Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) (Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 u fika emakumu hi kotara ya 2 loko timaraka ti rkehodiwa)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2 KU TSALA Xitsalwana xa Ndzungulo / Mianakanyo (30) (Exikarhi ka kotara)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (50 wa timaraka) Ku angula eka switshuriwa: <ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (20) 	

GIREDI YA 7 KOTARA YA 2				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>KUMBE</p> <p>Rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vumunhuhati • Nhlawulo wa marito • Ririmi ro tirhisa miri 	<p>Ku hlaya/yingisela xikambelantwisiso</p> <p>Ku hlaya Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na novhele (30-40 wa tipheji) /1-2 ku tlanga ntlangu – 10 -20 wa tipheji)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>KUMBE</p> <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xa tsariwana/kumbe swo voniwa swo fana na tikhathuni/swichupuchupu)</p>	<p>Ku tsala: Xitsalwana xa ndzungulo (xa kwalomu ka 4-6 wa tindzimana/150-200 wa marito)</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa, nhlokomhaka na xiendliwa, matirhisele mambirhi ya maviti yo karhi, maendli, Tinxaka ta Mabumabumeri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>swivulwan'we, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, ririmi ro</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela matitwelo, thoni, xiyimo, nkarhi lowu timhaka ti humeleleke ha wona, mahetelelo yo khovolela na mahetelelo <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Ririmi ro ntlhontlha matitwelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>swivulwa, vulehi na swivumbeko</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfpafarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>kongoma, ro gega, ririmi ro ntlhontlha matitwelo</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo, mfungho wa xihlamalo/rihlamari, mfungho wa xivutiso</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriya</p>
--	---	---	---	--

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p>	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na/kumbe swo voniwa swo fana na xinavetiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Ririmi ro onga • Ririmi ra mafundza/nkamafundza KUMBE <p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na xinovhelana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa 	<p>Tsala switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/tiphositara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu • Nhlawulo wa marito na ku vumba swivulwa • Swiphemu swa swovoniwa swo fana na tinxaka ta tifonto na sayizi, tinhlokomhaka, mimfungho, muhlovo) • Ririmi ro onga/nsunsumeto <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela 	<p>Xiyimo xa rito: mavitavito, rimbewu, vun'we, vunyingi, Rihlawuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa, swivulwan'we na swivulwankatsano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to kongoma na to gega</p> <p>Mahikahatelo na mapeletelo: Hikombirhi, hikwana, Ku tirhisa dikixinari</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriswa</p>
--	---	--	---	---

	<p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi <p>xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana</p> <p>Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teka swiboho 	<p>xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlerisisa na ku andlala 	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla Papila ra 1 (20 wa timaraka) <p>(Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2)</p>				

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 5-6</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku vulavula loku lulamisiweke/ka xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito • Tirhisa thoni, magoza, na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>Hlaya xitshuriwa xa swileriso swo fana na maendlelo yo landzelela swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Xitshuriwa xa switsalwambiko swo koma: Tsala Xitshuriwa xa swileriso xo fana na mathirhiselo ya xitirhisiwa, malulamiseliso ya swakudya, ku lunghisa leswi nga onhaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa swilaveko leswi faneleke swa xivumbeko na xitayili • Languta eka Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nkhuluko wa timhaka na vuxaka bya tindzimana • Tirhisa nhlawulo wa marito na xivumbeko xa xivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: vundhawu Rihlawuri: ro komba ntsengo</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwa xa riendli ra nghingiriko na xivulwa xa riendli ra xitwisiwo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: swivulavulelo na swivuriso mahikahatelo: xibocho, xirhatana</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriswa</p>
--	---	---	---	--

<p>VHIKI RA 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4 KU TSALA Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha: 10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>			
<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula: Vulavisisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vadyondzi va nyikiwa xiyimo, ngopfu xiphiqo kumbe mhangu, leyi va faneleke va hlamula hi ku endla swo karhi hi munhu • Ku encenyeta ka xijumana, kumbe mudyondzi a byeriwa hi ta xiave lexi a faneleke ku xitlanga • Tirhisa ririmi leri faneleke • Vula timhaka leti nga erivaleni u kombisa ku twisisa vaamukeri va mahungu na xikongomelo 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ntlangu/novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatawa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Tsala nhluto wa ntlangu Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: maendli Xiyimo xa xivulwa: riendli ra xitwisiwo, nkarhi wa sweswi lowu yaka emahlweni, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: hikombirhi, mimfungho ya mintshaho, mimfungho ya swivutiso, hefemulo, hiko</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleterwa</p>

MAVHIKI YA 9-10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 wa timaraka) Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10) Xivutiso 3: Nkomiso (10) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (20)			
MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotara 	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2				
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO Ku hlayela ehenhla Papila ra 1 (20 wa timaraka) (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4 KU TSALA Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha: 10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 wa timaraka) Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10) Xivutiso 3: Nkomiso (10) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (20)	

GIREDI YA 7 KOTARA YA 3

VUNDZENI

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p align="center">MAVHIKI YA 1-2</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela xa ku komba hi laha fomo/fomo ya swivutiso swa ndzavisiso yi tatiwaka ha kona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titoloveta magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo: hi matirhiselo ya fomo ya swivutiso swa ndzavisiso kumbe fomo</p>	<p>Hlaya xitshuriwa hi nkoka wa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso na ndlela ya ku yi tatisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuxokoxoko/mahungu lama lavekaka • Matirhiselo ya ririmi • Nsayino <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>switshuriwa swa switsalwambiko swo fana na ku tatisa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso, kumbe tifomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landzelela swileriso • Nyika mahungu/vuxokoxoko hi ku hetiseka • Tirhisa ririmi leri faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta 	<p>Xiyimo xa rito: mavitaswilo; mavitantlawu; maengeteri ya mukhuva na nkarhi; mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: swivulwankatsano na swivulwampfilungano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, mafanapeletwana</p> <p>Mahikahatelo: mimfungho ya swivutiso; mfungho wa nsiyo –ku komba ku ya emahlweni; ku tirhisa maletere lamakulu; xiboho</p>

	<p>Mbhurisano wa foramu, phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka • Ku nyikana miehleketo • Siyerisana na van'wana na ku yingisela hi vukheta • Tatisa mavangwa • Tirhisa marito yo komba ku angula eka leswi vuriwaka xik. oho, he, kumbexana, aredzi ku yisa emahlweni mbhurisano 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Endla nkomiso • Ku vumba xifaniso emiehleketweni • Endla minkumbetelo • Tinhlamuselo ta marito 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Nkomiso wa marito, mavitonkomiso, swicupu</p>
--	---	---	--	--

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula yingisela ntlangu (n'wanguano/ inthavhiyu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulamisa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso • Landzelela milawu • Tirhisa ririmi leri faneleke • Teka tinotsi • Vika leswi kumiweke <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Mingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana <p>Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teka swiboho 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu wa lavantshwa/ntlangu wa le ka xiyanimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hlela) 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha, xik.</p> <p>n'wanguano/inthavhiyu yo tsariwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito • Matirhiselo ya ririmi leri faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: mavitavito, vun'we na vunyingi maengeteri: mukhuva, nkarhi, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwampfilungano; marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa.</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: timitsu ta marito</p> <p>Mahikahatelo: hikombirhi; mimfungho ya mintshaho; hefemulo; hiko; xirhatana; mfungho wa xivutiso</p>
--	---	---	--	---

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 6 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso eka purojeke ya vona) – 20 wa timaraka				
MAVHIKI YA 5-6	Maqhingha ya Ku yingisela na Ku vulavula	Hlaya xitshuriwa xa ndlela leyi xitiviso/ajenda na makanelwa swi tsarisiwaka xiswona	Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha xik. switiviso/ajenda na makanelwa	Xiyimo xa rito: masivi: masivinene, masivikomba, masivintalo.
	Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo: Encenyeto: mafambiselo ya nhlengeletano <ul style="list-style-type: none"> • Ku pfula kahle/manghenelo/ku tivana • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke • Mahetelelo ya kahle Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV) <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso Ku yingisela hi ku landzelela magoza:	<ul style="list-style-type: none"> • Lava tekaka xiave • Matirhiselo ya ririmi • Xivumbeko • Ku endla leswi languteriweke eka xiyimo lexi u nyikiweke xona Ku hlaya hi ku landzelela magoza: <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa/xitshuriwa xo tsariwa/xitshuriwa xa swovoniwa/tigirafu <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko 	<ul style="list-style-type: none"> • Kombisa vaamukeri va mahungu na xikongomelo xo tsala; • Teka xiboho hi xitayili, mavonelo na xivumbeko xa matsalelo; • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku 	Xiyimo xa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa, riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo Tinhlamuselo ta marito: marito yo pfelela eka minsinya ya maendli. Mahikahatelo: xirhatana; ku tirhisa maletere lamakulu; hefemulo; hiko; hikombirhi

	<p>Mingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i ngingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana <ul style="list-style-type: none"> • Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene. • Teka swiboho 	<p>bya timhakankulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso • Timhakankulu na to seketela • Mavonelo ya yena n'wini 	<p>andlala</p>	
<p>VHIKI RA 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 2: Ku tsala (Vadyondzi va tsala purojeke ya vona) – 30 wa timaraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala purojeke ya vutsari bya vutumbuluxi • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • ku andlala 			

<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela eka na ku kanela mahungu ya nkarhi wolowo ku ya hi maphephahungu na tiatikili ta timagazini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi ro onga/ro tlhontlha matitwelo/nsunsumeto • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Landzelela eka milawu • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke • Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo kuma mahungu (tirhisa xitshuriwa xo fana na tiatikili ta maphephahungu/tiatikili ta magazini/ mimbulavulo leyi tsariweke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo • Ntiyiso na mavonelo • Mavonelo ya mutsari • Ku kumbetela 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma: atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: mavitaswianakanyiwa; Vundhawu mahlawuri; vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Ku longoloxa (ku landzelelana) nkoka wa mavekelo ya swilo; ndzimana ya nhlamuselo, ririmi ra nsunsumeto na ro tlhontlha matitwelo; mboyamelatlhelorin'we na ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we, swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha,</p>
----------------------------------	---	--	---	---

	<p>ntikelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke/ka xijumana ku hlayiwa atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Landzelela mimfungho ya mahikahatelo/swihikahato leswaku swi ta twisiseka • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ririmi ra mafundza/nkamafundza • Nhlamuselo yo kongoma/yo tumbela • Swigaririmi <p>Tsala xikambelwana xa xikambelantwisiso</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 		<p>nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>mimfungho ya mintshaho; mfungho wa xihlamalo/rihlamari, hefemulo; hiko; mimfungho ya swivutiso; mfungho wa nsiyo –ku komba ku ya emahlweni</p>
--	--	--	--	--

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 3: Ku andlala hi nomo

(Vadyondzi va andlala purojeke ya vona hi nomo) – 20 wa timaraka

U nyika xiviko xa swanomo

- **U tirhisa xivumbeko lexi faneleke: Masungulo, miri na mahetelelo**
- **U andlala mhakankulu na vuxokoxoko byo seketela**
- **U tirhisa ririmi ra swirho leri faneleke vuswikoti byo andlala, xik. u languta vayingiseri eswikandzeni no cinca cinca ntwariso wa rito**
- **U teka xiave eka minkanerisano**
- **U tshama eka nhlokomhaka**
- **U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke**
- **U tshama eka nkanerisano**
- **U kombisa ku twisisa timfanelo na matitwelo ya van'wana**

(Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)

<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela lexi kongomisiweke eka ku nyika swiletelo swa mathelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titoloveta magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Tsala tinhlamulo <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo xik. ku nyika swiletelo swa mathelo/ swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya ririmi leri faneleke • Swivulwa swo koma swo kongoma • Vuxokoxoko 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu/ntlangu wa le ka xiyanamoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Tsala xitsalwana xa ndzungulo/ nhlamuselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana xa ndzungulo/nhlamuselo</p>	<p>Xiyimo xa rito: mavitaswianakanyiwa masivi - masivinene, mahlawuri: vukulu, nkoka Xiyimo xa xivulwa: Ndzimana yo pima nkoka, swivulwan'we, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: hiko; hefemulo; hikombirhi; hikwana</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) • Xitori xo koma (10 wa timaraka) 				

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotara 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3			
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6 – PUROJEKE YA XITSALWANA – Ndzavisiso na ku tsala purojeke- (20 + 30 = 50 wa timaraka)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 – PUROJEKE YA XITSALWANA</p> <p>Vadyondzi va andlala purojeke ya vona hi nomo (20 wa timaraka)</p> <p>(Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) <p>Xitori xo koma (10 wa timaraka)</p>	

GIREDI YA 7 KOTARA YA 4

VUNDZENI

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Mbulavulo wa xijumana</p> <p>Ku tivisa xivulavuri;/marito yo khensa/ ku rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke • Lulamisa mahungu ya khomana kahle • Kombisa ntivomarito, swiaki swa ririmi • Manghenelo na mahetelelo ya kahle/ nkoka <p>Swihlawulekisi na milawu (tithekiniki ta ku vulavula entshungwini, xivumbeko)</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na xa swovoniwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma xik. ku nyika swiletelo swa matlhelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa, mavitantlawa mahlawuri: vukulu, nkoka, ntsengo masivi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilungano;</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, yo huma eka xitshuriwa, nhlamuselo yo gega, mahlawuri; maengeteri;</p>

	<p>Ku hlayela ehenhla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Landzelela mimfungho ya mahikahatelo leswaku swi ta twisiseka • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso • Timhakankulu na to seketela • Ntiyiso na mavonelo • Minkumbetelo na mahetelelo • Mavonelo ya yena n'wini <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Mahikahatelo: hikombirhi; swirhatana/mimfungho yo tshaha; hiko; swirhatana</p>
--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Tsala tinhlamulo <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo:</p> <p>njhekanjhekisano/mbhurisa no wa ntlawa: Kanela matirhiselo ya imeyili/ phositara/leswi tsariwaka eka dayari/ tifulayara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisi na milawu • Ku kunguhata, ku lavisisa, ku lulamisa na ku andlala 	<p>Hlaya xitshuriwa lexi nga na dayari/ imeyili/tifulayara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko • Matirhiselo ya ririmi • Vaamukeri va mahungu <p>Vutlhokovetseri/mintsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/ vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma xik. imeyili, tiphositara/leswi tsariwaka eka dayari/tifulayara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga erivaleni • Xivumbeko, vulehi na tinxaka ta swivulwa <p>Tsala/humesa xin'we xa switshuriwa leswi boxiweke laha henhla</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: marito yo vutisa, masivikomba, maviti - mavitantlawu; maendli, mabumabumeri: Swirhang, swilandzi na timitsu.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: marito ya muvulavuri; swivutiso na tinhlamulo; nhlokomhaka na xitwananisi; switatimende leswi komisiweke; swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo tinhlamuselo ta marito: maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega; nhlamuselo yo huma eka xitshuriwa xo karhi</p> <p>Mahikahatelo: mimfungho ya mintshaho; mimfungho ya swivutiso; hefemulo; mimfungho ya xihlamalo; fonto</p>
--	--	---	--	---

	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO – (20 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku andlala purojeke hi nomo <p>(Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4)</p>			
<p>MAVHIKI YA 5-6</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi ro onga/tlhontlha matitwelo/nsunsumeto • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Landzelela eka milawu 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu/mintsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Vutlhokovetseri: switlhokovetselo swa ndzawulelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi 	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo switsalwana Nkarhi wo tilulamisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: marhavi ya maendli; maendli, mabumabumeri: rihlawuri, rifuwi, riengetelo</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: mboyamelatlhelorin'we na ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we, switatimende swo tlhontla matitwelo na swo onga; swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to huma eka xitshuriwa xo karhi</p> <p>Mahikahatelo: hiko; hefemulo; mimfungho ya</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ririmi ro tihisa miri leri faneleke • Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya ntikelo • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu 	<p>tsariweke ha yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku tlhantlha/xopaxopa xitlhokovetselo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintila, marito, tindzimana, xibofo/ xihlanganisi, mbuyelelo, ndlela leyi swi tsariweke ha yona, mahikahatelo. • Nhlamuselo: yo tumbela na ya le rivaleni/kongoma 		<p>rihlamari/xihlamalo; mimfungho ya swivutiso</p>
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: Ku tsala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha) (10 wa timaraka) • (Swi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo) 				

<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku vulavula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbulavulo lowu lulamisiweke/ Njhekanjhekisano/inthavhiyu/ mbulavurisano • Ku hlaya loku lulamisiweke • Ku hlaya ka xijumana <p>Ku yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikambelantwisiso xo yingisela 	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya loku lulamisiweke • Xikambelantwisiso xo hlaya • Nkomiso • matsalwa: -Novhele/swirungulwana/ mintsheketo -Ntlangu/dyondzo ya swa tifilimi -Switlhokovetselo 	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku tsala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switshuriwa swa switsalwambiko 	<p>Ntirho wa xiyimo xa rito: masivintalo; masivikomba; nsinya.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilungano; switatimende; nhlokomhaka na xitwananisi; swivumbeko swa swivutiso; nandzulo; marito yo kanganyisa-mafanapeletwa</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega mahikahatelo</p>
<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [60 wa timaraka]</p> <p>Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa /xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka)</p> <p>Xivutiso xa 4: Swiaki na Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)</p>			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA					
	Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotara 	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi 	
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA					
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO – (20 wa timaraka) Ku andlala purojeke hi nomo (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: KU TSALA: Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha) (10 wa timaraka) (Swi tsariwa ku nga se sungula xikambelwana xa ndzawulelo)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [60 wa timaraka] Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa /xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)		

